

Broj polise: _____ Period važenja polise: od _____ god. do _____ god.

ZAHTJEV ZA USLUŽNU PROCJENU ŠTETE

Oštećeni (vlasnik vozila):	
Adresa:	
JMBG/ ID broj:	
Telefon:	
Marka i tip vozila:	
Registarska oznaka:	
Godina proizvodnje:	
Instrukcije za uplatu štete:	
Polisa autoodgovornosti:	
Da li je vozilo pokretno:	DA NE
Da li je prvo oštećenje vozila:	DA NE
Vozač vozila u trenutku SN:	
Gdje se nalazi vozilo:	
Broj vozačke dozvole i kategorija:	

Dan nezgode:	
Mjesto nezgode:	
Da li je vršen uviđaj:	DA NE
Da li je popunjen Evropski izvj.:	DA NE
Da li je vršeno alkotestiranje:	
Povređene osobe:	
Ime i prezime i adresa:	
Vrsta povreda:	

Kratak opis nastanka nezgode:

Skica lica mjesta nezgode:

Kao nosilac ličnih podataka, izjavljujem da sam saglasan/a da se u svrhu rješavanja odštetnog zahtjeva iz saobraćajne nezgode koja se dogodila u _____ dana _____ mogu obrađivati moji lični podaci, koji me identifikuju ili iz kojih se može utvrditi moj identitet, a posebno se moja izričita saglasnost odnosi na lične podatke o zdravstvenom stanju, te da se isti, zajedno sa medicinskom dokumentacijom, mogu dostavljati Birou zelene karte BiH i od njega ovlaštenom obrađivaču, kao i ostalim subjektima uključenim u obradu odštetnog zahtjeva u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Navedenu saglasnost dajem za vremenski period do okončanja obrade odštetnog zahtjeva.

Upoznat/a sam sa sledećim informacijama vezanim uz prikupljanje ličnih podataka navedenih u zahtjevu za naknadu štete i ostalim dokumentima potrebnim za rješavanje mog odštetnog zahtjeva, za koji podnosim ovaj zahtjev (dalje u tekstu: Zahtjev), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i to:

1. da su Biro zelene karte u BiH i obrađivač odštetnog zahtjeva kontrolori zbirke ličnih podataka;
2. da kontrolori iz stava 1. obrađuju lične podatke na dobrovoljnoj osnovi, temeljem moje izričite saglasnosti u svrhu obrade ovog zahtjeva, te poduzimanja daljih koraka od strane kontrolora u vezi ovog Zahtjeva;
3. da imam pravo na pristup podacima iz ovog zahtjeva kao i pravo na ispravak podataka koji se na mene odnose;
4. da moji lični podaci neće biti upotrebljeni u bilo koje druge svrhe, osim za potrebe rješavanja predmetnog odštetnog zahtjeva;
5. da imam pravo u svako doba odustati od saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i zatražiti prestanak dalje obrade i korištenje mojih podataka u naprijed navedene svrhe, izuzev ukoliko se vodi sudski postupak za naknadu štete;

U _____, dana _____ godine

Osiguranik/Oštećeni